

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПРОБЛЕМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

РОССИЯ НАУКАЛАРЫН АКАДЕМИЯТЫН
СИБИИРДЭЭҢИ САЛААТА
ГУМАНИТАРНАЙ ЧИНЧИЙИИ УОННА ХОТУГУ АҢЫЙАХ
АХСААННААХ ОМУКТАР ПРОБЛЕМАЛАРЫН ИНСТИТУТА

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ЛИНГВИСТИКА

ТИЭРМИН ТЫЛДЬЫТА
ТЫЛ ҮӨРЭҢЭ

Якутск • Дьокуускай • 2013

Составители / Таңан оңордулар

Л.А. Афанасьев, Л.М. Готовцева, Н.И. Данилова,
Ф.Н. Дьячковской, А.М. Николаева, Н.И. Попова

Ответственные редакторы / Эппиэттиир эрдээктэр
Н.И. Данилова, Н.И. Попова

Редакционная коллегия / Эрдээксийэлиир кэллиэгийэ
И.Е. Алексеев, Л.М. Готовцева,
Ф.Н. Дьячковской, А.М. Николаева

Оператор Р.Н. Протодряконова

Рецензент / Сыанабылы биэрдэ Г.Г. Левин

Издание подготовлено в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Лингвистика : терминологический словарь = **Тыл үөрэбэ**

Я41 : тирмин тылдыта / Рос. акад. наук , Сиб. отд-ние, Ин-т гуманитар. исслед. и проблем малочисл. народов Севера ; [сост. Л. А. Афанасьев и др.]. – Якутск : ИГиИПМНС СО РАН , 2013. – 108 с.

Агентство СІР НБР Саха

УДК 811(038)=161.1=512.157
ББК 81.2Як-4

Настоящий словарь содержит базовую терминологию по лингвистике. Предназначен для филологов, школьников, студентов, учителей, и тех, кто интересуется терминологией якутского языка.

Словарь содержит около 700 терминов и терминологических сочетаний.

Тылдыкка тыл үөрэбэр сыһыаннаах сүрүн тирминнэр киридилэр. Тылдыт тыл үөрэхтээхтэригэр, оскуола үөрэнээччилэригэр, учууталларга, устудьуоннарга уонна сахалы тирмини интэриэһиргиир дьонно ананар. Тылдыкка барыта 700 кэрингэ тирмин кирийдэ.

© ИГиИПМНС СО РАН, 2013.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Начиная с 30-х годов 20 века благодаря усилиям ученых-лингвистов в области якутского языкознания создана солидная база активно функционирующих лингвистических терминов.

Первым и единственным изданием, в котором были систематизированы лингвистические термины, был вышедший в 1977 году небольшой по объему «Словарь лингвистических терминов якутского языка», составленный к.ф.н., М.А. Черосовым. Это было справочное пособие, адресованное учителям средней школы. В словаре нашли отражение термины по фонетике, морфологии, синтаксису и лексике с толкованием.

Целью данного издания является систематизация и унификация всех известных лингвистических терминов, используемых в научной и учебной литературе по якутскому языку.

Источниками для составления словника послужили вышеупомянутый словарь М.А. Черосова, труды ведущих якутских языковедов, вузовские и школьные учебники, учебные пособия, входящие в лингвистический цикл.

О словнике и содержании настоящего словаря можно сказать следующее:

1. Уточнены некоторые терминологические словосочетания. Например, вместо термина *аттарыы ахсаан аат* составное числительное, использованного у М.А.Черосова принят более распространенный термин *холбуу ахсаан аат*; вместо *хаа-дьаа ааспыт бириэмэ*

прошедшее эпизодическое время, в словарь введен уже устоявшийся термин *тугэннээх ааспыт кэм* .

2. Заимствованные из русского языка термины, активно использовавшиеся ранее, типа: *форма, надеж, классификация, активной, пассивной, конкретной, абстрактной, аналитической, диалект* и т.п. заменены якутскими эквивалентами: *халыып, түһүк, наардааныны, ылбагай, ылбагайа суох, чопчу, тэгили, аттаһык, түөлбэ тыл*.

Они заменены также в составе терминологических сочетаний, например: вместо *туохтуур буолбат формата* отрицательная форма глагола – *туохтуур буолбат халыыба*; вместо *араарыы надеж* частный падеж – *араарыы түһүк*; *тыллар классификациялара* классификация языков - *тыллар наарданыылара*; *тыл активной саппааһа* активный словарный запас – *ылбагай тыллар*; *конкретнай суолта* конкретное значение – *чопчу суолта*; *абстрактнай суолта* абстрактное значение – *тэгили суолта*; *аналитической тыл* аналитический язык – *аттаһык тутуллаах тыл*, и вместо *диалект* – *түөлбэ тыл*.

3. В словаре нашли место термины, вошедшие в оборот после выхода словаря М.А.Черосова. Их около 100, напрмер: *ааҕар кинигэ хрестоматия*; *аат дьөһүөллэр* отыменные послелогии; *арахсыбат быһаарыы* постоянные определения; *баһылатыылаах ситим* подчинительная связь; *биир күрүс уһун тыас туохтуурдара* глаголы равномерно-длительного звучания.

4. Заимствованные из русского или посредством русского языка термины, использующиеся в исходной основе, такие, как: *диалог, каллиграфия, монофтонг, омофон, омоним, антоним, синоним, парадигма, пуризм, этноним* и т.п., в словарь не включаются.

Недеемся, что новый словарь лингвистических терминов будет полезным для учителей якутского языка,

студентов-филологов, ученых-лингвистов и для всех, кто интересуется якутской терминологией.

Редакционная коллегия с большой признательностью примет все замечания и пожелания, способствующие улучшению дальнейшей работы по терминологии якутского языка. Просим направлять их по адресу: 677892, г. Якутск-27, ул. Петровского, 1, каб. № 408, 307 или по электронной почте: fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru

Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева

ААН ТЫЛ

30-с сыллартан сағалаан, тыл үөрэхтээхтэрин өнөлөрүнэн, саха тылын үөрэҕин тиэрминнэрин сөптөөх базата баар буолбута.

Саха тылын үөрэҕин тиэрминнэрэ урукку өттүгэр соҕотох 1977 с. тахсыбыт ф.н.к. М.А. Черосов «Саха тылын үөрэҕин тиэрминнэрин тылдытыгар» түмүлүбүттэрэ биллэр. Бу тылдыт оскуола учууталларыгар аадырыстаммыт, манна тыл араас салаатыгар – фонетикаҕа, морфологияҕа, синтаксиска, лексикаҕа – сыһыаннаах тиэрминнэр быһаарыллан кирибиттэр.

Тылдыт сүрүн онкулунан үөһэ ахтыллыбыт М.А. Черосов тылдыта, тыл үөрэхтээхтэрин үлэлэрэ, үөрэх кинигэлэрэ буоллулар. Бу тахсар тылдыт сүрүн сыала – тыл үөрэҕин тиэрминнэрин сааһылаан, биир тиһиккэ киллэри.

Тылдыт ис хоһоонун туһунан манныгы бэлиэтиэххэ сөп:

1. Сорох тиэрминнэр чуолкайданан биэрдилэр. Холубур, М.А. Черосов тылдытыгар баар тиэрминнэри билигин туттуллалларынан уларытан биэрдит: *атта-*

рыы ахсаан аат составное числительное оннугар билигин киэнник туттуллар *холбуу ахсаан аат*; *хаа-дьаа аас-ныт бириэмэ* прошедшее эпизодическое время оннугар *түгээннээх аасныт кэм*.

2. Урут нуучаттан киирбит тиэрминнэр нууччалыы хайдах баарынан туттуллаллар этэ, *холобур, форма, падеж, классификация, активной, пассивной, конкретной, абстрактной, аналитической, диалект*. Ити тиэрминнэр билигин сахалыы туттуллаллар: *халыып, түһүк, наарданыы, ылбагай, ылбагайа суох, чопчу, тэгили, аттаһык, түөлбэ тыл*.

Холбуу тиэрминнэргэ бу тыллар эмиэ уларыйан киирдилэр: *туохтуур буолбат формата* отрицательная форма глагола оннугар *туохтуур буолбат халыыба*; *араарыы падеж* частный падеж оннугар *араарыы түһүк*; *тыллар классификациялара* классификация языков оннугар *тыллар наарданыылара*; *тыл активной саппааһа* активный словарный запас оннугар *ылбагай тыллар*; *конкретнай суолта* конкретное значение оннугар *чопчу суолта*; *абстрактнай суолта* абстрактное значение оннугар *тэгили суолта*; *аналитической тыл* аналитический язык оннугар *аттаһык тутуллаах тыл*; *диалект оннугар түөлбэ тыл*.

3. Тылдыкка М.А.Черосов тылдытыгар киирбэтэх үгүс тиэрмин киирдэ: *аат дьөһүөллэр* отыменные послелогии; *арахсыбат быһаарыы* постоянные определения; *баһылатыылаах ситим* подчинительная связь; *биир күрүс уһун тыас туохтуурдара* глаголы равномерно-длительного звучания.

4. Нуучча тылыттан киирбит, дорҕоонноро сатаан сахатытыллыбат тыллар нууччалыынан хааллылар: *диалог, каллиграфия, монофтонг, омофон, омоним, антоним, синоним, парадигма, пуризм, этноним*. Бу тыллар тылдыкка киирбэтилэр.

Саха тылын үөрэбин тиэрминнэрин сана тылдыта тыл үөрэхтээхтэригэр, учууталларга, студеннарга, уонна сахалыы тиэрминнэри интэриэһиргиир дьонно туһалаах буолуо диэн эрэнэбит.

Тылдыт туһунан этиилэргитин, санааларгытын РНА СС Гуманитарнай чинчийи уонна хотугу аҕыйах ахсааннаах омуктар проблемаларын институтугар – Петровскай уул. 1, 408, 307 № каб. эбэтэр fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru электроннай аадырыстарга ыытыаххытын сөп.

Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева

Русский алфавит

*Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя*

Саха алтаабыта

*Аа Бб Вв Гг Ҕҕ Дд Дьдь Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Нң Ньнь Оо Өө Пп Рр Сс Ыы
Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь
Ээ Юю Яя*

ЛИНГВИСТИКА

абстрактное слово	<i>тэгили тыл</i>
авторская речь	<i>аантар тыла</i>
агглютинативный язык	<i>агглютинативнай тыл</i>
адвербиализация	<i>сыһыакка көһүү</i>
адъективация	<i>дагааһыңна көһүү</i>
аканье	<i>аакайдааһын</i>
активный орган	<i>көхтөөх урган</i>
активный словарь / лексика	<i>ылбагай тыллар</i>
акцент	<i>аксыан</i>
алфавит	<i>алпабыт</i>
альтернативный вопрос	<i>талларар ыйытыы</i>
альтернация согласных	<i>бүтэй доргооннор солбу- һуулар</i>
аналитический способ	<i>аттарыы ньымата</i>
аналитический язык	<i>аттаһык тутуллаах тыл</i>

A

артикуляционная база	<i>артикуляционнай база</i>
архаизмы	<i>эргэрбит тыллар</i>
ассимиляция	<i>бүтэй доргооннор дьүөрэ- лэшилэрэ</i>
ассимиляция взаимная	<i>хардарыта дьүөрэлэһии</i>
афоризмы; крылатые слова	<i>ох тыллар</i>
аффикс сказуемости	<i>кэпсиирэ сыһыарыыта</i>
аффрикаты	<i>быыһылаан төлөрүйэр бүтэй доргооннор</i>

Б

безличное предложение	<i>сирэйдэммэтэх этии</i>
безличные глаголы	<i>сирэйдэммэтэх туох- туурдар</i>
безударные гласные	<i>охсуута суох аһаҕас доргооннор</i>
бессоюзиe	<i>ситим тыла суох буолуу</i>
бессоюзное сложносочиненное предложение	<i>ситим тыла суох тэңнэ холбоммут холбуу этии</i>
близкое будущее время	<i>билигин кэлэр кэм</i>

боковой согласный	<i>омурт бүтэй дорзооно</i>
бранное слово / выражение	<i>үөхсэн этии</i>
будущее время	<i>кэлэр кэм</i>
буквенное письмо	<i>буукуба сурук</i>

вариантность	<i>араастаһыы</i>
варианты слова	<i>тыл барыйааннара</i>
вводное предложение	<i>кыбытык этии</i>
вводно-модальное словосочетание	<i>кыбытык сыһыан холбоһук</i>
вводные слова	<i>кыбытык тыл</i>
вид	<i>көрүң</i>
виды глагола	<i>туохтуур көрүңнэрэ</i>
виды образных глаголов	<i>дьүһүннүүр туохтуур көрүңнэрэ</i>
винительный падеж	<i>туохтуу түһүк</i>
внутренняя речь	<i>ис саңа</i>
возвратный залог	<i>бэйэни туһаайыы</i>

В

возможное наклонение	<i>сэрэтэр киэн</i>
вокализм	<i>аһагас доргоон тигигэ</i>
вопросительная интонация	<i>ыйытар интэнээссийэ</i>
вопросительное местоимение	<i>ыйытар солбуйар аат</i>
вопросительное предложение	<i>ыйытыы этии</i>
восклицательный знак	<i>күүһүрдүү бэлиэтэ</i>
восходящая интонация	<i>үрдүүр интэнээссийэ</i>
временные союзы	<i>кэм ситим тыллара</i>
время	<i>кэм</i>
вспомогательные / служебные глаголы	<i>көмө туохтуурдар</i>
вставные гласные	<i>кыбытык аһагас доргоон</i>
встречный вопрос	<i>хардары ыйытыы</i>
второе лицо	<i>иккис сирэй</i>
второстепенные члены предложения	<i>этии ойогос чилиэннэрэ</i>
выделительные частицы	<i>чорботор эбиискэлэр</i>
выпадение гласного	<i>аһагас доргоон түһүүтэ</i>

выпадение согласных	<i>бүтэй дорзоон түхүүтэ</i>
высказывание	<i>санааны этии</i>
высокий стиль	<i>үрдүк истиил</i>
гармония гласных	<i>аһагас дорзоон дьүөрэлэ- һиитэ</i>
генеалогическая классификация	<i>үөскээбит төрүттэринэн наардааһын</i>
главное предложение	<i>тутаах этии</i>
главные члены предложения	<i>этии туттаах чилиэннэрэ</i>
глагол	<i>туохтуур</i>
глаголы движения	<i>хамсааһын туохтуурдара</i>
глаголы действия	<i>хайааһын туохтуурдара</i>
глаголы длительного звучания	<i>уһуур тыас туохтуурдара</i>
глаголы однократного звучания	<i>биирдэм тыас туохтуур- дара</i>
глаголы повторного звучания	<i>хатыланар тыас туох- туурдара</i>

глаголы равномерно-длительного звучания	<i>биир күүрүс ухун тыас туохтуурдара</i>
глаголы равномерно-кратного звучания	<i>тэңник хатыланар тыас туохтуурдара</i>
глаголы раздельно-кратного звучания	<i>арыттаахтык хатыланар тыас туохтуурдара</i>
глаголы состояния	<i>турук туохтуурдара</i>
глаголы учащено-длительного звучания	<i>субуллук хатыланан ухуннук иһиллэр тыас туохтуурдара</i>
глаголы чувства	<i>изийи туохтуурдара</i>
глагольное сказуемое	<i>туохтуур кэпсиирэ</i>
гласные звуки	<i>аһаҕас дорҕооннор</i>
гласный заднего ряда	<i>кэлин аһаҕас дорҕоон</i>
глухой согласный	<i>ньиргиэрэ суох бүтэй дорҕоон</i>
гнездо слов	<i>тыл бөлөгө</i>
гнусавый	<i>хоңсуо</i>
голос	<i>куолас</i>
гражданский шрифт	<i>гражданскай сириип</i>
грамматическая категория	<i>грамматика көстүгэ</i>

грамматическая форма	<i>грамматической халыып</i>
грамматические единицы	<i>грамматической өлүүскэ</i>
грамматическое значение	<i>грамматической суолта</i>
губной гласный	<i>уос аһаҕас дорҕооно</i>
губной согласный	<i>уос бүтэй дорҕооно</i>

давнопрошедшее время	<i>урут ааспыт кэм</i>
дательный падеж	<i>сыһыары түһүк</i>
двоеточие	<i>икки туочука</i>
двусоставное предложение	<i>икки састааптаах этии</i>
двуязычие	<i>икки тылланыы</i>
двуязычные словари	<i>икки тыллаах тылдыт-тар</i>
деепричастие	<i>сыһыат туохтуур</i>
деепричастие будущего действия	<i>хайаары / кэлин сыһыат туохтуур</i>
деепричастие одновременного действия	<i>хайыы / тэңнэ сыһыат туохтуур</i>

Д

деепричастие последующего действия	<i>хайаат / тута сыһыат туохтуур</i>
деепричастие предшествующего действия	<i>хайаан / урут сыһыат туохтуур</i>
деепричастный оборот	<i>сыһыат туохтуурдаах араарыллыбыт ситим</i>
действие	<i>хайааһын</i>
детская речь	<i>оҕо саңата</i>
детский язык	<i>оҕо тыла</i>
дефис	<i>дэтиис</i>
диалект; говор	<i>түөлбэ тыла</i>
диалектологический атлас	<i>түөлбэ тыл аатылаһа</i>
диалектологический словарь	<i>түөлбэ тыл тылдыыта</i>
диалектология	<i>түөлбэ тыл үөрэгэ</i>
диссимилиация	<i>бүтэй дорҕооннор атаарҕаһыылара</i>
дифтонг	<i>дьуптуон</i>
длительный вид	<i>уһуур көрүң</i>
долгий гласный	<i>уһун аһаҕас дорҕоон</i>
долженствовательное наклонение	<i>буолуохтаах киэп</i>

дополнение	<i>толоруу</i>
дословный перевод	<i>тылыттан тылыгар тылбаас</i>
древнерусский язык	<i>былыргы нуучча тыла</i>
дробное числительное	<i>бытархай ахсаан аат</i>
дрожящий согласный (р)	<i>илигиришр бүтэй доргоон (р)</i>

единицы языка	<i>тыл өлүүскэлэрэ</i>
единственное число	<i>бишр ахсаан</i>

Е

живая речь	<i>тыыннаах саңа</i>
живые языки	<i>тыыннаах тыллар</i>

Ж

загадка	<i>таабырын</i>
заднеязычные согласные	<i>тыл кэннинээги бүтэй доргоон</i>
заимствование	<i>киирии тыл</i>
заключающее слово	<i>түмүктүүр тыл</i>
закон тождества	<i>сөп түбэсигиин сокуона</i>
законченный вид	<i>бүтэниктээх көрүң</i>
законченный вид	<i>түмүктүүр көрүң</i>
закрытый слог	<i>сабыылаах сүһүөх</i>
залог	<i>туһаайыы</i>
залогги глагола	<i>туохтуур туһаайыллара</i>
запас слов	<i>тыл саппааһа</i>
запятая	<i>сонпугуой</i>
звонкий согласный	<i>ньиргигэрдээх бүтэй доргоон</i>
звуки речи	<i>саңа доргоонноро</i>
звуковое письмо	<i>доргоонноох сурук</i>
звуковой язык	<i>доргоонноох тыл</i>
звукоподражательное слово	<i>тылаһы үтүктэр тыл</i>

звукоподражательные глаголы	<i>тыаһы үтүктэр туохтуурдар</i>
злорядное слово / выражение	<i>сэтэрээн этии</i>
знаки препинания	<i>сурук бэлиэлэрэ</i>
знаменательное слово	<i>бэйэмньи тыл</i>
знаменательные части речи	<i>бэйэмньи саңа чаастара</i>
значение	<i>суолта, суолтата</i>
значение модальных слов	<i>сыһыан тыллар суолталара</i>

игра слов	<i>тыл оонньуута</i>
идиома	<i>сомоҕо тыл; идиома</i>
изафет	<i>ааттар ситимнэрэ; изафет</i>
изобразительные слова	<i>ойуулуур-дьүһүннүүр тыллар</i>
изъявительное наклонение	<i>кэпсиир киэп</i>

имена	<i>ааттар</i>
именительный / основной падеж	<i>төрүт түһүк</i>
именное сказуемое	<i>аат кэпсиирэ</i>
именное сложное сказуемое	<i>аат холбуу кэпсиирэ</i>
именной класс	<i>ааттар кылаастара</i>
именной признак	<i>аат бэлиэтэ</i>
имперфект; прошедшее незаконченное время	<i>бүтэһигэ суох ааспыт кэм</i>
имя	<i>аат</i>
имя действия	<i>хайааһын аата</i>
имя деятеля	<i>хайааччы аата</i>
имя собственное	<i>анал аат</i>
имя существительное	<i>аат тыл</i>
имя числительное	<i>ахсаан аат</i>
интервокальное положение	<i>аһагас доргооннор икки ардыларыгар туруу</i>
интернациональные слова	<i>интернациональнай тыллар</i>
интернациональный термин	<i>интернациональнай тиэрмин</i>

интонация восклицания	<i>күүһүрдэр интэнээссийэ</i>
интонация перечисления	<i>ахсаан аагардыы интэнээссийэ</i>
инфинитив	<i>үлүбүөй халыып; инфинитив</i>
ироничное слово / выра- жение	<i>үгэргээн этии</i>
искусственный язык	<i>оңоһуу тыл</i>
истинные дифтонги	<i>дьың дьуптуоннар</i>
историческая грамма- тика	<i>исторической грамматика</i>
историческая класси- фикация	<i>исторической наардааһын</i>
историческая фонетика	<i>исторической фонетика</i>
исторические словари	<i>исторической тылдыт</i>
исходный падеж	<i>таһаарыы түһүк</i>

К

кавычка	<i>хабыычыка</i>
калька	<i>туруору тылбаас; калька</i>
канцеляризмы	<i>кэнсэлээрийэ тыла-өһө</i>
картавый	<i>былдыры</i>
категория	<i>көстүк</i>
качественные прилагательные	<i>хаачыстыба дагааһын ааттара</i>
класс неизменяемых слов	<i>уларыйбат тыллар кылаастара</i>
классификация звуков	<i>дорзооннор наарданыылара</i>
классификация языков	<i>тыллар наарданыылара</i>
классы глагола	<i>туохтуур кылаастара</i>
книжная речь / лексика	<i>кинигэ тыла</i>
количественные числительные	<i>төһө ахсаан аат</i>
конкретное имя	<i>чопчу аат</i>
коннотативное значение	<i>дэгэт суолта</i>
консонантизм	<i>бүтэй дорзооннор тиһиктэрэ</i>
контакты языковые	<i>тыллар алтыһыылара</i>

контекст	<i>кэнтиэкис</i>
корень	<i>тыл олого</i>
корневая основа слова	<i>тыл төрүт олого</i>
короткий гласный	<i>кылгас аһагас дорзоон</i>
косвенная речь	<i>ойоғос саңа</i>
косвенное дополнение	<i>ойоғос толоруу</i>
косвенное наклонение	<i>ойоғос киэн</i>
косвенные падежи	<i>ойоғос түһүктэр</i>
косвенный залог	<i>ойоғос туһаайыы</i>
красная строка; абзац	<i>кыһыл строка; абзац</i>
кратковременный вид	<i>кылгыыр көрүң</i>
культура речи	<i>саңарыы култуурата</i>

ласкательное слово / выражение	<i>ымманыян этии</i>
ласкательный глагол	<i>атаахтатар туюхтуур</i>
лексика	<i>тыл баайа; лексика</i>

лексикализация	<i>бэйэмньи суолталаныы</i>
лексикография	<i>тылдьыты оңоруу түөрү- йтэ уонна ньымата; лексикография</i>
лексическая связь	<i>тыл лексическэй ситимэ</i>
лексическое значение слова	<i>тыл лексическэй суолтата</i>
лингвистика	<i>тыл үөрэгэ; лингвистика</i>
лингвистическая школа	<i>тыл үөрэгэр научнай оскуола</i>
литературный язык	<i>литературнай тыл</i>
лицо	<i>сирэй</i>
лично-возвратные местоимения	<i>бэйэни солбуйар аат</i>
личные имена	<i>дьон аата</i>
личные местоимения	<i>сирэй солбуйар ааттар</i>

М

междометия	<i>саңа алайыы</i>
междометное модальное сочетание	<i>саңа алайыы сыһыан холбоһук</i>

мертвый язык	<i>сүппүт тыл</i>
местоимение	<i>солбуйар аат</i>
местоименные слова	<i>солбуйар аат суолталаах тыллар</i>
метатеза	<i>сүһүөх эбэтэр дорҕоон орун атастаныта</i>
минимум орфографический и пунктуационный	<i>таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин минимума</i>
младописьменный язык	<i>кэлин суруктаммыт тыл</i>
многозначное слово	<i>элбэх суолталаах тыл</i>
многозначность	<i>элбэх суолталаныы</i>
многократный вид	<i>төхтүрүтэлиир көрүң</i>
многоточие	<i>элбэх туочука</i>
многоязычие	<i>элбэх тылланыы</i>
многоязычный словарь	<i>элбэх омук тыллаах тылдыт</i>
множественное число	<i>элбэх ахсаан</i>
модальное значение	<i>сыһыан суолта</i>
модальное слово	<i>сыһыан тыл</i>
модальное словосочетание	<i>сыһыан холбоһук</i>

модальные частицы	<i>сыһыан эбиискэлэр</i>
монгольские языки	<i>монгуол тыллара</i>
морфема	<i>тыл суолталаах өлүүскэтэ; морфема</i>
морфологический принцип	<i>морфологической бириинсин</i>
морфологическая связь	<i>морфологической ситим</i>
мягкие согласные	<i>сымнаҕас бүтэй дорҕоон</i>
мягкий знак	<i>сымнатар бэлиэ</i>

Н

назализация	<i>муннунан саңарыы</i>
наклонение	<i>киэп</i>
наклонение не совершившегося действия	<i>буола илик хайааһын киэбэ</i>
наклонения глагола	<i>туохтуур киэптэрэ</i>
наречие	<i>сыһыат</i>
наречие времени	<i>кэм сыһыата</i>
наречие места	<i>миэстэ сыһыата</i>
наречие цели	<i>сорук сыһыата</i>

наречия качества	<i>хаачыстыба сыһыата</i>
наречия количества и меры	<i>ахсаан уонна кээмэй сыһыата</i>
наречия мотива / причины	<i>төрүүт сыһыата</i>
наречия образа действия	<i>буолуу сыһыата</i>
наречное модальное слово	<i>сыһыат сыһыан тыл</i>
наречное словосочетание	<i>сыһыат холбоһук</i>
наречные послелогии	<i>сыһыат дьөһүөллэр</i>
наречные союзы	<i>сыһыат ситим тыллар</i>
нарицательные имена	<i>уопсай ааттар</i>
насмешливое слово / выражение	<i>кулүү-элэк тыла</i>
настоящее время	<i>билиңни кэм</i>
научная грамматика	<i>научнай грамматика</i>
научный стиль	<i>научнай истиил</i>
начинательный вид	<i>сагалыыр көрүү</i>
недавнепрошедшее время	<i>билигин аасыт кэм</i>

неизменяемые слова	<i>уларыйбат тыллар</i>
неизменяемые части речи	<i>уларыйбат саңа чаастара</i>
нейтральная лексика	<i>нейтральной лексика</i>
нейтральный стиль	<i>нейтральной истиил</i>
неогубленные гласные	<i>айах аһагас доргоонноро</i>
неоднородные определения	<i>биир ууһа суох быһаарыылар</i>
неодносоставные определения	<i>элбэх састааптаах быһаарыылар</i>
неодобрительное слово/выражение	<i>сөбүлээбэт этии</i>
неодушевленность	<i>тыммат барамай</i>
неологизмы	<i>саңа тыллар; неологизмнар</i>
неопределенная форма глагола	<i>туохтуур үлүбүөй халыыба</i>
неопределенно-количественное числительное	<i>чопчута суох ахсаан аат</i>
неопределенно-личные предложения	<i>быһаарыыта суох сирэйдэммит этии</i>
неопределенные местоимения	<i>быһаарыыта суох солбуйар аат</i>

непереходные глаголы	<i>көспөт туохтуурдар</i>
неполная ассимиляция	<i>толорута суох дьүөрэлэһии</i>
неполное предложение	<i>толорута суох этии</i>
неполное согласование	<i>толорута суох сөпсөһүү</i>
непроизводная основа	<i>төрүт олох</i>
нераспространенное предложение	<i>тэнийбэтэх этии</i>
несклоняемые существительные	<i>түһүктэммэт аат тыллар</i>
несовершенный вид	<i>түмүгэ суох көрүү</i>
нёбные согласные	<i>таңалай бүтэй доргоонноро</i>
нисходящая интонация	<i>намтыыр интэнээссийэ</i>
нисходящие дифтонги	<i>намтыыр дьуптуон</i>
номинативное предложение	<i>ааттыыр этии</i>
номинация	<i>ааттааһын</i>
норма	<i>нуорма</i>
нормативная грамматика	<i>нуормалыыр грамматика</i>
носовой согласный	<i>мурун бүтэй доргооно</i>

О

обобщающее слово	<i>түмэр тыл</i>
обобщающе-отрицательные местоимения	<i>түмэр-буолбат солбуйар аат</i>
обобщающе-собираательные частицы	<i>түмэр-хомуур эбиискэлэр</i>
обобщающее предложение	<i>түмүктүүр этии</i>
обобщенно-личное предложение	<i>түмэр-сирэйдэммит этии</i>
обособление	<i>араарыы</i>
обособленный оборот	<i>араарыллыбыт ситим</i>
обособленный член	<i>араарыллыбыт чилиэн</i>
образные глаголы	<i>дьүһүннүүр туохтуурдар</i>
образные слова	<i>дьүһүннүүр тыллар</i>
обратные словари	<i>төттөрү тылдыттар</i>
обращение	<i>туһулуу</i>
обстоятельственные наречия	<i>сигилии сыһыаттар</i>
обстоятельство	<i>сигилии</i>
обстоятельство времени	<i>кэм сигилиитэ</i>

обстоятельство качества	<i>хаачыстыба снхилиитэ</i>
обстоятельство меры	<i>кээмэй снхилиитэ</i>
обстоятельство места	<i>миэстэ снхилиитэ</i>
обстоятельство образа действия	<i>буолуу снхилиитэ</i>
обстоятельство причины	<i>төрүүт снхилиитэ</i>
обстоятельство цели	<i>сорук снхилиитэ</i>
общенародный язык	<i>норуот бүттүүн тыла</i>
общаякутский язык	<i>бүттүүн саха тыла</i>
общий член	<i>уонсай чилиэн</i>
объект действия	<i>хайааһын барамайа</i>
однородные члены предложения	<i>этии биир уустаах чилиэннэрэ</i>
односоставное предложение	<i>биир састааптаах этии</i>
одушевленность-неодушевленность	<i>тыыннара-тыыммата</i>
озвончение	<i>ньиргиэрдэнии</i>
оканье	<i>оокойдооһун</i>
олицетворение; персонификация	<i>киһинэн сирэйдээн этии; тыыннаагымсытыы</i>

омертвеляя форма	<i>өлүктүйбүт халыын</i>
омертвельный инструментальный падеж	<i>өлүктүйбүт туттуу түһүк</i>
омертвельный корень	<i>өлүктүйбүт төрүт олох</i>
омертвельный местный падеж	<i>өлүктүйбүт миэстэ түһүгэ</i>
омертвельный родительный падеж	<i>өлүктүйбүт үөскэтэр түһүк</i>
омофоны	<i>биир көрүңнээх доргооннор</i>
ономастика	<i>анал аат үөрэгэ</i>
описательная грамматика	<i>сигилиир грамматика</i>
описательная фонетика	<i>сигилиир фонетика</i>
определение	<i>быһаарыы</i>
определенно-личное предложение	<i>быһаарыылаах сирэйдэммит этии</i>
опредетельное местоимение	<i>быһаарыылаах солбуйар аат</i>
опредетельное словосочетание	<i>быһаарыылаах тыл ситимэ</i>
определяемое	<i>быһаарыллар</i>

определяющее слово	<i>быһаарар тыл</i>
определяющие наречия	<i>быһаарар сыһыаттар</i>
органы речи	<i>саңа уорганнара</i>
орфографический словарь	<i>таба суруйуу тылдыта</i>
орфография	<i>таба суруйуу</i>
орфоэпический словарь	<i>таба саңары тылдыта</i>
орфоэпия	<i>таба саңары</i>
основа	<i>олох</i>
основа слова	<i>тыл олоҕо</i>
основной залог	<i>төрүт туһаайы</i>
основные части речи	<i>сүрүн саңа чаастара</i>
отглагольное модальное слово	<i>туохтуур сыһыан тыл</i>
отглагольные союзы	<i>туохтуур ситим тыллар</i>
отглагольные частицы	<i>туохтуур эбиискэ</i>
отглагольный послелог	<i>туохтуур дьөһүөл</i>
отдаленное будущее время	<i>кэлин кэлэр кэм</i>

открытый слог	<i>анагас сүһүөх</i>
относительные местоимения	<i>сыһыан солбуйар аат</i>
относительные прилагательные	<i>сыһыан дагааһын</i>
отрицание	<i>буолбаты көрдөрүү</i>
отрицательная форма	<i>буолбат/мэльдэхтээх халыып</i>
отрицательная форма глагола	<i>туохтуур буолбат халыыба</i>
отрицательные местоимения	<i>буолбат солбуйар аат</i>
отрицательные слова	<i>мэльдэх тыллар</i>
отрицательные частицы	<i>мэльдэх эбиискэлэр</i>
отыменная частица	<i>аат эбиискэ</i>
отыменное модальное слово	<i>аат сыһыан тыл</i>
отыменные послелогии	<i>аат дьөһүөллэр</i>
отыменные слова	<i>ааттартан үөскээбит тыллар</i>
отыменные союзы	<i>аат ситим тыллар</i>

**официально-деловая
речь**

дьыала-куолу тыла

**оценочные слова /
лексика**

сыана быһар тыллар

падеж

түһүк

**палатализация
согласного**

*бүтэй дорзоон
сымнааһына*

парные слова

ханыыласпыт тыллар

парные согласные

ханыы бүтэй дорзооннор

**пассивный словарь /
лексика**

ылбагайа суох тыллар

пауза

кылгас тохтобул

**переднеязычные
согласные**

*тыл иннинээҕи бүтэй
дорзоон*

передний гласный

илин аһаҕас дорзоон

перенос слов

тылы көһөрүү

переносное значение слов

тыл көспүт суолтата

переход частей речи

саңа чааһын көһүүтэ

П

переходность-непереходность	<i>тыл көһөрө-көспөтө</i>
переходные глаголы	<i>көһөр туохтуурдар</i>
перечислительные союзы	<i>аагар ситим тыллар</i>
письменная речь	<i>сурук тыла</i>
письмо	<i>сурук</i>
побудительное предложение	<i>соруйар этии</i>
побудительный залог	<i>дьаһайар туһаайыы</i>
повелительное наклонение	<i>соруйар киэп</i>
повествование	<i>сэһэргээһин</i>
повествовательное предложение	<i>сэһэн этии</i>
поговорка	<i>өс номоҕо</i>
подлежащее	<i>туһаан</i>
подчинение	<i>баһылатыы</i>
подчиненное слово	<i>баһылатар тыл</i>
подчинительная связь	<i>баһылатыылаах ситим</i>

подчинительный союз	<i>бахьлатыылаах ситим тыл</i>
подчиняющее слово	<i>бахьлыыр тыл</i>
полисемия	<i>элбэх суолталаныы</i>
полисинтетические языки	<i>киэң ситимнээх кэпсиирэлээх тыллар</i>
полная ассимиляция	<i>толору дьүөрэлэһии</i>
полное предложение	<i>толору этии</i>
полное согласование	<i>толору сөпсөһүү</i>
положительная степень	<i>сөпсөбүл истиэпэнэ</i>
положительная форма глагола	<i>туохтуур буолар халыыба</i>
порядковые числительные	<i>кэрискэ ахсаан аат</i>
порядок слов	<i>тыл бэрээдэгэ</i>
послелог	<i>дьөһүөл</i>
пословица	<i>өс хоһооно</i>
постоянные определения	<i>арахсыбат быһаарыы</i>
поэтический язык	<i>поэтической тыл</i>
пояснительные союзы	<i>чопчулуур ситим тыллар</i>

пояснительный член предложения	<i>дагаамыр</i>
практическая стилистика	<i>практической и стилистикэ</i>
поязык	<i>өбүгэ тыла</i>
превосходная степень	<i>күүһүрдэр кэриң</i>
предложение	<i>этии</i>
предложение с однородными членами	<i>биир уустаах чилиэннэрдээх этии</i>
предложение-сказуемое	<i>кэпсиирэ этии</i>
предмет	<i>барамай</i>
предосудительное слово / выражение	<i>сүөргүлээн этии</i>
предположительное наклонение	<i>сэрэйэр кизп</i>
преждебудущее время	<i>урут кэлэр кэм</i>
приблизительные числительные	<i>барыллааһын ахсаан аат</i>
придаточное времени	<i>кэм салаа этии</i>
придаточное дополнительное	<i>толоруу салаа этии</i>

придаточное меры и степени	<i>кээмэй-кэриң салаа этии</i>
придаточное места	<i>миэстэ салаа этии</i>
придаточное образа действия	<i>буолуу салаа этии</i>
придаточное обстоятельственное	<i>сигилии салаа этии</i>
придаточное определительное	<i>быһаары салаа этии</i>
придаточное подлежащее	<i>туһаан салаа этии</i>
придаточное предложение	<i>салаа этии</i>
придаточное причинное	<i>төрүөт салаа этии</i>
придаточное противительное	<i>утарар салаа этии</i>
придаточное сказуемое	<i>кэпсиирэ салаа этии</i>
придаточное следствия	<i>түмүк салаа этии</i>
придаточное сравнительное	<i>тэңниир салаа этии</i>
придаточное условия	<i>болдьох салаа этии</i>
придаточное цели	<i>соруу салаа этии</i>

прилагательное	<i>дагааһын аат</i>
примыкание	<i>сыстыы ситимэ</i>
примыкающее определение	<i>сыстар быһаарыы</i>
притяжательная связь	<i>тардыы ситимэ</i>
притяжательное определение	<i>тардыылаах быһаарыы</i>
притяжательное склонение	<i>тардыылаах түһүктээһин</i>
притяжательные местоимения	<i>тардыылаах солбуйар аат</i>
притяжательные прилагательные	<i>тардыылаах дагааһын аат</i>
причастие	<i>аат туохтуур</i>
причастный оборот	<i>аат туохтуурдаах ситим</i>
причинные союзы	<i>төрүөт ситим тыл</i>
прогрессивная ассимиля- ция	<i>өрө дьүөрэлэһии</i>
продуктивность	<i>үөскэмэйэ</i>
продуктивный аффикс	<i>үөскэмэй сыһыарыы</i>
производная основа	<i>үөскээбит олох</i>

производная основа слова	<i>тыл үөскээбит олозо</i>
произношение	<i>саңарыы; этэн таһаарыы</i>
прописная буква	<i>улахан буукуба</i>
простое предложение	<i>судургу этии</i>
простое сказуемое	<i>судургу кэпсиирэ</i>
простое склонение	<i>судургу түһүктээһин</i>
просторечие	<i>мара тыл</i>
просторечная лексика	<i>мара тыллар</i>
простые частицы	<i>судургу эбиискэлэр</i>
противительный союз	<i>утарар ситим тыл</i>
профессионализмы	<i>идэ тыллара</i>
прошедшее время	<i>ааспыт кэм</i>
прошедшее результативное время	<i>түмүктээх ааспыт кэм</i>
прошедшее эпизодическое время	<i>түгэnnээх ааспыт кэм</i>
прямая речь	<i>сирэй саңа</i>
прямое дополнение	<i>көнө толоруу</i>

прямое значение	<i>көнө суолта</i>
публичное выступление	<i>дьон иннигэр саңарыы</i>
публичный стиль	<i>публичнай истиил</i>
пунктир	<i>быстаңа</i>
пунктуация	<i>сурук бэлиэтэ</i>

Р

разбор слова	<i>тылы ырытыы</i>
разговорная речь / лексика	<i>кэпсэтии тыла</i>
разговорный стиль	<i>кэпсэтии истиилэ</i>
разделительно-перечислительные союзы	<i>араартыыр-аагар ситим тыллар</i>
разделительные союзы	<i>араартыыр ситим тыллар</i>
разделительные числительные	<i>үллэһик ахсаан аат</i>
распространенное предложение	<i>тэнийбит этии</i>
распространенный член	<i>тэнийбит чилиэн</i>
расширение значения	<i>суолта кэңээһинэ</i>

расширяющийся дифтонг	<i>кэңиир дьуптуон</i>
регрессивная ассимиляция	<i>төттөрү дьүөрэлэһи</i>
реплика	<i>тыл кыбытыы</i>
речевой поток	<i>быстыбат саңа</i>
речевой этикет	<i>кэпсэтии, саңарыы сизрэ</i>
речь	<i>саңа</i>
риторический вопрос	<i>хоруйу эрэйбэт ыйытыы</i>
родительный падеж	<i>үөскэтэр түһүк</i>
родственные слова	<i>уруулуу тыллар</i>
русский язык	<i>нуучча тыла</i>
самовопрошание	<i>бэйэттэн ыйытыы</i>
свободный перевод	<i>көңүл тылбаас</i>
связь слов	<i>тыллар ситимнэрэ</i>
семья языков	<i>уруулуу тыллар бөлөхтөрө</i>
серединные согласные	<i>ортоку бүтэй дорзооннор</i>

синтаксическая калька	<i>синтаксической калька</i>
синтаксический параллелизм	<i>синтаксической сэргэстэһии</i>
сказуемое	<i>кэпсиирэ</i>
сказуемое-идиома	<i>сомого тыл кэпсиирэ</i>
склонение	<i>түһүктээһин</i>
склоняемые части речи	<i>түһүктэнэр саңа чаастара</i>
скобки	<i>ускуопка</i>
слияние основ	<i>силлиспит олох</i>
слова-предложения	<i>этии тыллар</i>
словарный состав	<i>тыл баайа</i>
словарный фонд	<i>тыл баайын пуондата</i>
словарь	<i>тылдьыт</i>
словарь иностранных слов	<i>омук тылларын тылдьыта</i>
словарь омонимов	<i>омоним тылдьыта</i>
словарь синонимов	<i>синоним тылдьыта</i>
словарь языка писателя	<i>суруйааччы тылын тылдьыта</i>

словник словаря	<i>тылдьыт тылын испиһхэгэ</i>
слово	<i>тыл</i>
слово / выражение восхищения	<i>сөгөн-махтайан этии</i>
слово / выражение недовольства	<i>сирэн этии</i>
слово / выражение неодобрения	<i>сөбүлээбэkkэ этии</i>
слово / выражение осуждения	<i>сиилээн этии</i>
слово / выражение порицания	<i>сэмэлээн этии</i>
словоизменение	<i>тыл уларыыыта</i>
словоизменяющие аффиксы	<i>тылы уларытар сыһыарыылар</i>
словообразование	<i>тыл үөскээһинэ</i>
словообразовательное гнездо	<i>тыл үөскээһининэн бөлөгө</i>
словообразовательные словари	<i>тылы үөскэтии тылдьыта</i>
словообразовательный аффикс	<i>тылы үөскэтэр сыһыарыы</i>

словообразующая частица	<i>тылы үөскэтэр эбиискэ</i>
словосочетание	<i>тыл ситимэ</i>
словотворчество	<i>тылы айыы</i>
словоупотребление	<i>тылы туттуу</i>
слог	<i>сүһүөх</i>
сложное предложение	<i>холбуу этии</i>
сложное сказуемое	<i>холбуу кэпсиирэ</i>
сложное слово	<i>холбуу тыл</i>
сложноподчиненное предложение	<i>баһылатыылаах холбуу этии</i>
сложносокращенное слово	<i>кылгатыылаах холбуу тыл</i>
сложносоставное предложение	<i>уустук тутуллаах холбуу этии</i>
сложносоставные слова	<i>уустук тутуллаах тыл</i>
сложносочиненное предложение	<i>тэңнэ холбоммут холбуу этии</i>
сложные дифтонги	<i>дьүөрэтэ суох дьуптуоннар</i>
сложный изафет	<i>уустук изафет</i>

служебные имена	<i>көмө ааттар</i>
служебные слова	<i>көмө тыллар</i>
служебные части речи	<i>көмө саңа чаастара</i>
смычные согласные	<i>төлөрүйэр бүтэй доргооннор</i>
собирательное значение	<i>хомуур суолта</i>
собирательные местоимения	<i>хомуур солбуйар аат</i>
собирательные числительные	<i>хомуур ахсаан аат</i>
собственно послелог	<i>төрүт дьөһүөллэр</i>
собственно частицы	<i>төрүт эбиискэлэр</i>
собственно-служебные слова	<i>тус көмө туохтуурдар</i>
собственные союзы	<i>төрүт ситим тыллар</i>
совершенный вид	<i>түмүктээх көрүң</i>
совместно-взаимный залог	<i>холбуу туһаайыы</i>
совместный падеж	<i>холбуу түһүк</i>
согласный звук	<i>бүтэй доргоон</i>
согласование	<i>сөпсөһүү ситимэ</i>

согласованные однородные члены предложения	<i>сөпсөспүт этии бишир уустаах чилиэннэрэ</i>
соединительный союз	<i>холбуур ситим тыл</i>
сокращение долгого гласного	<i>уһун аһаҕас дорҕоон кылгыыра</i>
сонорный согласный (сонанты)	<i>диэрийэр бүтэй дорҕоон</i>
соподчинение	<i>хос баһылаты</i>
сослагательное наклонение	<i>болдьюур киэп</i>
составной союз	<i>холбуу ситим тыл</i>
составные частицы	<i>холбуу эбиискэ</i>
составные числительные	<i>холбуу ахсаан аат</i>
сочетаемость согласных	<i>бүтэй дорҕооннор сэргэстэһишлэрэ</i>
сочинение	<i>өйтөн суруйуу</i>
сочинительный союз	<i>тэңнэ холбуур ситим тыл</i>
союз	<i>ситим тыл</i>
союзное сложносочиненное предложение	<i>ситим тыллаах тэңнэ холбоммут холбуу этии</i>
союзные слова	<i>ситимнишир тыллар</i>

союзы цели	<i>сорук ситим тыллара</i>
спирантизация согласного	<i>бүтэй доргоон күүһүрүүтэ</i>
спряжение	<i>туохтуур сирэйдэниитэ</i>
сравнение	<i>тэңнээһин</i>
сравнительная грамматика	<i>тэңниир грамматика</i>
сравнительная степень	<i>тэңниир кэриң</i>
сравнительно-истори- ческая грамматика	<i>тэңниир исторической грамматика</i>
сравнительно- исторический метод	<i>тэңниир исторической ньыма</i>
сравнительные союзы	<i>тэңниир ситим тыл</i>
сравнительный падеж	<i>тэңнии түһүк</i>
среднеязычные согласные	<i>тыл ортотунаагы бүтэй доргоон</i>
стилистика	<i>истиһиистикэ</i>
стилистические синонимы	<i>истиһил синонимнара</i>
стиль	<i>истиһил</i>
стиль речи	<i>саңарыы истиһилэ</i>

страдательные причастия	<i>атынтан аат туохтуур</i>
страдательный залог	<i>атынтан туһаайы</i>
строчная буква	<i>кыра буукуба</i>
стяжение гласных	<i>аһаҕас дорҕоон силлиһиитэ</i>
субстантивация	<i>ааттыйы</i>
субстантивация причастия	<i>аат туохтуур ааттыйыта</i>
субстантивированное прилагательное	<i>ааттыйбыт даҕааһын</i>
сужение значения	<i>суолта кыарааһына</i>
сужающийся дифтонг	<i>кыарыыр дьуптуон</i>
суффикс; аффикс	<i>сыһыары</i>

T

тавтология	<i>хос-хос этии; тавтология</i>
твердый знак	<i>күүһүрдэр бэлиэ</i>
творительный падеж	<i>туттуу түһүк</i>
текст	<i>тиэкис</i>

темп речи	<i>саңарыы тэтимэ</i>
терминологический словарь	<i>тиэрмин тылдыта</i>
терминология	<i>тиэрмин үөрэгэ</i>
тире	<i>тириэ</i>
толковый словарь	<i>быһаарыылаах тылдыт</i>
тон	<i>туон</i>
топонимика	<i>сир-дойду аатын үөрэгэ; топонимика</i>
точка	<i>туочука</i>
точка с запятой	<i>туочукалаах соптутой</i>
традиционный узус	<i>тыл үйэлээх үгэһэ</i>
третье лицо	<i>үһүс сирэй</i>
троп	<i>көһөрөн хохуйуу; троп</i>
тюркские языки	<i>түүр тыллара</i>
увулярные согласные	<i>тылчаан доргоонноро</i>
ударение	<i>охсуу</i>

удвоение согласных	<i>бүтэй дорзооннор хоулаһыылар</i>
удвоенные слова	<i>хоуласпыт тыллар</i>
узкий гласный	<i>кыарагас аһагас дорзоон</i>
узус	<i>тыл үгэһэ</i>
узусное наклонение	<i>үгэс киэп</i>
указательное местоимение	<i>ыйар солбуйар аат</i>
уменьшительно-ласкательные аффиксы	<i>атаахтатар-аччатар сыһыарыылар</i>
унифицированный алфавит	<i>биирдийбит алпаабыт</i>
уничижительное слово / выражение	<i>сэнээн этии</i>
управление	<i>салайыы ситимэ</i>
усилительная форма	<i>күүһүрдэр халыып</i>
усилительная частица	<i>күүһүрдэр эбиискэ</i>
ускорительный вид	<i>тиэтэтэр көрүң</i>
условные союзы	<i>болдьох ситим тыл</i>
устная речь	<i>саңарар саңа</i>
устный разбор	<i>тылынан ырытыы</i>

устойчивые словесные конструкции (УСК)	<i>тыллар халбацнаабат ситимнэрэ (ТХС)</i>
уступительно-противительные союзы	<i>сөбүлэхэр-утарар ситим тыллар</i>
уступительные союзы	<i>сөбүлэхэр ситим тыллар</i>
утвердительная частица	<i>бигэргэтэр эбишкэ</i>
утвердительное наклонение	<i>бигэргэтэр киэп</i>
утвердительное предложение	<i>бигэргэтэр этии</i>
учебник	<i>үөрэх кинигэтэ</i>

фарингальный согласный (h)	<i>бэлэс дорзооно (h)</i>
фонетика	<i>дорзоон үөрэгэ</i>
фонетический принцип	<i>дорзоон тосхоло</i>
форма	<i>халыып</i>
форма замедленности	<i>бытааран көстүү халыыба</i>
форма повторного усиления	<i>хатылыыр-күүһүрдэр халыып</i>



форма подвижности	<i>хамсааһын халыыба</i>
форма равномерной кратности	<i>биир тэңник хатыланан көстүү халыыба</i>
форма раздельной кратности	<i>арыттаахтык хатыланан көстүү халыыба</i>
форма слова	<i>тыл халыыба</i>
форма учащенной кратности	<i>субуллук хатыланан көстүү халыыба</i>
формообразование	<i>халыыбы үөскэтии</i>
фразеологические единицы	<i>сомоҕо домох</i>
фразеологический словарь	<i>сомоҕо домох тылдыта</i>
фразеологическое единство	<i>сомоҕо холбоһук</i>
фразеология	<i>сомоҕо домох үөрэгэ</i>
функциональная грамматика	<i>функциональной грамматика</i>
функционально-служебный глагол	<i>туттулук көмө туохтуур</i>
функция языка	<i>тыл анала</i>

**хвалебное слово /
выражение**

бичирээн этии

хрестоматия

аагар кинигэ

художественная речь

уус-уран тыл

X

части речи

саңа чаастара

частица

эбиискэ

частицы меры

кээмэй эбиискэлэрэ

частный падеж

араарыы түһүк

частотный словарь

*тыл туттуллумтуотун
тылдьыта*

чередование согласных

*бүтэй доргооннор
аралдьыһылары*

число

ахсаан

члены предложения

этии чилиэннэрэ

Ч

шипящие согласные

*сыыгыныыр бүтэй
доргооннор*

широкий гласный

киэң аһаҕас доргоон

Ш

школьная грамматика	<i>оскуола грамматиката</i>
шумные согласные	<i>тыастаах бүтэй дорзооннор</i>
шутливое слово / выражение	<i>кулэн-оонньоон этиш</i>

Щ

щелевые согласные	<i>быһһылыр бүтэй дорзооннор</i>
--------------------------	----------------------------------

Э

эвфемизм; табу	<i>харыс тыл</i>
экзотическая лексика	<i>сонун тыл</i>
экспрессивность	<i>тыл этигэнэ</i>
эмоционально-экспрессивные слова/лексика	<i>ийшилээх-этигэн тыллар/лексика</i>
энциклопедический словарь	<i>энциклопедической тылдыт</i>
этимологический словарь	<i>этимологической тылдыт</i>
этнонимика	<i>омук аатын үөрэгэ</i>

язык

тыл; омук тыла

языковое родство

тыл уруулуута

языкознание

тыл үөрэгэ

язычок

хос тыл; тылчаан

Я

ТЫЛ ҮӨРЭГЭ

А

аабар кинигэ	<i>хрестоматия</i>
аабар ситим тыллар	<i>перечислительные союзы</i>
аакайдааһын	<i>аканье</i>
ааптар тыла	<i>авторская речь</i>
ааспыт кэм	<i>прошедшее время</i>
аат	<i>имя</i>
аат бэлиэтэ	<i>именной признак</i>
аат дьөһүөллэр	<i>отыменные послелог</i>
аат кэпсиирэ	<i>именное сказуемое</i>
аат ситим тыллар	<i>отыменные союзы</i>
аат сыһыан тыл	<i>отыменное модальное слово</i>
аат туохтуур	<i>причастие</i>
аат туохтуур ааттыйыта	<i>субстантивация причастия</i>
аат туохтуурдаах ситим	<i>причастный оборот</i>
аат тыл	<i>имя существительное</i>

аат холбуу кэпсиирэ	<i>именное сложное сказуемое</i>
аат эбиискэ	<i>отыменная частица</i>
ааттааһын	<i>номинация</i>
ааттар	<i>имена</i>
ааттар кылаастара	<i>именной класс</i>
ааттар ситимнэрэ; изафет	<i>изафет</i>
ааттартан үөскээбит тыллар	<i>отыменные слова</i>
ааттыйбыт даҕааһын	<i>субстантивированное прилагательное</i>
ааттыйыы	<i>субстантивация</i>
ааттыыр этии	<i>номинативное предложение</i>
агглютинативнай тыл	<i>агглютинативный язык</i>
айах аһаҕас дорҕоонноро	<i>неогубленные гласные</i>
аксыан	<i>акцент</i>
алпаабыт	<i>алфавит</i>
анал аат	<i>имя собственное</i>

анал аат үөрэжэ	<i>ономастика</i>
араартыыр ситим тыллар	<i>разделительные союзы</i>
араартыыр-ааҕар ситим тыллар	<i>разделительно-перечислительные союзы</i>
араарыллыбыт ситим	<i>обособленный оборот</i>
араарыллыбыт чилиэн	<i>обособленный член</i>
араарыы	<i>обособление</i>
араарыы түһүк	<i>частный падеж</i>
араастаһыы	<i>вариантность</i>
арахсыбат быһаарыы	<i>постоянные определения</i>
артикуляционной база	<i>артикуляционная база</i>
арыттаахтык хатыланан көстүү халыыба	<i>форма раздельной кратности</i>
арыттаахтык хатыланар тыас туохтуурдара	<i>глаголы раздельно-кратного звучания</i>
аһаҕас дорҕоон дьүөрэлэһиитэ	<i>гармония гласных</i>
аһаҕас дорҕоон силлиһиитэ	<i>стяжение гласных</i>
аһаҕас дорҕоон тиһигэ	<i>вокализм</i>

аһаҕас дорҕоон түһүүтэ	<i>выпадение гласного</i>
аһаҕас дорҕооннор	<i>гласные звуки</i>
аһаҕас дорҕооннор икки ардыларыгар туруу	<i>интервокальное положение</i>
аһаҕас сүһүөх	<i>открытый слог</i>
атаахтатар-аччатар сыһыарыылар	<i>уменьшительно-ласкательные аффиксы</i>
атаахтатар туохтуур	<i>ласкательный глагол</i>
аттарыы ньымата	<i>аналитический способ</i>
аттаһык тутуллаах тыл	<i>аналитический язык</i>
атынтан аат туохтуур	<i>страдательные причастия</i>
атынтан туһайыы	<i>страдательный залог</i>
ахсаан	<i>число</i>
ахсаан ааҕардыы интэнээссийэ	<i>интонация перечисления</i>
ахсаан аат	<i>имя числительное</i>
ахсаан уонна кээмэй сыһыата	<i>наречия количества и меры</i>

Б

барамай	<i>предмет</i>
барыллааһын ахсаан аат	<i>приблизительные числительные</i>
баһылатар тыл	<i>подчиненное слово</i>
баһылатыы	<i>подчинение</i>
баһылатыылаах ситим	<i>подчинительная связь</i>
баһылатыылаах ситим тыл	<i>подчинительный союз</i>
баһылатыылаах холбуу этии	<i>сложноподчиненное предложение</i>
баһылыыр тыл	<i>подчиняющее слово</i>
бигэргэтэр киэп	<i>утвердительное наклонение</i>
бигэргэтэр эбинскэ	<i>утвердительная частица</i>
бигэргэтэр этии	<i>утвердительное предложение</i>
биир ахсаан	<i>единственное число</i>
биир көрүннээх дорҕооннор	<i>омофоны</i>
биир күрүс уһун тыас туохтуурдара	<i>глаголы равномерно- длительного звучания</i>

биир састааптаах этии	<i>односоставное предложение</i>
биир тэнник хатыланан көстүү халыыба	<i>форма равномерной кратности</i>
биир ууһа суох быһаарыылар	<i>неоднородные определения</i>
биир уустаах чилиэн-нэрдээх этии	<i>предложение с однородными членами</i>
биирдийбит алпаабыт	<i>унифицированный алфавит</i>
биирдэм тыас туохтуурдара	<i>глаголы однократного звучания</i>
билигин ааспыт кэм	<i>недавнипрошедшее время</i>
билигин кэлэр кэм	<i>близкое будущее время</i>
билигини кэм	<i>настоящее время</i>
биһирээн этии	<i>хвалебное слово / выражение</i>
болдьох салаа этии	<i>придаточное условия</i>
болдьох ситим тыл	<i>условные союзы</i>
болдьуур киэп	<i>составительное наклонение</i>
буола илик хайааһын киэбэ	<i>наклонение не совершившегося действия</i>

буолбат солбуйар аат	<i>отрицательные местоимения</i>
буолбат/мэлдэxтээx халыып	<i>отрицательная форма</i>
буолбаты көрдөрүү	<i>отрицание</i>
буолуохтаах киэп	<i>долженствовательное наклонение</i>
буолуу салаа этии	<i>придаточное образа действия</i>
буолуу сиһилиитэ	<i>обстоятельство образа действия</i>
буолуу сыһыата	<i>наречия образа действия</i>
буукуба сурук	<i>буквенное письмо</i>
бүттүүн саха тыла	<i>общаякутский язык</i>
бүтэй дорҕоон	<i>согласный звук</i>
бүтэй дорҕоон күүһүрүүтэ	<i>стирантизация согласного</i>
бүтэй дорҕоон сымнааһына	<i>палатализация согласного</i>
бүтэй дорҕоон түһүүтэ	<i>выпадение согласных</i>
бүтэй дорҕооннор аралдыһыылары	<i>чередование согласных</i>

бүтэй дорѳооннор атаарѳаһыылар	<i>диссимиляция</i>
бүтэй дорѳооннор дьюөрэлэһиилэрэ	<i>ассимиляция</i>
бүтэй дорѳооннор солбуһуулар	<i>альтернация согласных</i>
бүтэй дорѳооннор сэргэстэһиилэрэ	<i>сочетаемость согласных</i>
бүтэй дорѳооннор тиһиктэрэ	<i>консонантизм</i>
бүтэй дорѳооннор хоһулаһыылар	<i>удвоение согласных</i>
бүтэһигэ суох ааспыт кэм	<i>имперфект; прошедшее незаконченное время</i>
бүтэһиктээх көрүн	<i>законченный вид</i>
быһаарар сыһыаттар	<i>определяющие наречия</i>
быһаарар тыл	<i>определяющее слово</i>
быһаарыллар	<i>определяемое</i>
быһаарыы	<i>определение</i>
быһаарыы салаа этии	<i>придаточное определяющее</i>
быһаарыылаах солбуйар аат	<i>определяющее местоимение</i>

быһаарылаах тыл ситимэ	<i>определяющее словосочетание</i>
быһаарылаах тылдыт	<i>толковый словарь</i>
быһаарыта суох солбуйар аат	<i>неопределенные местоимения</i>
былдыры	<i>картавий</i>
былыргы нуучча тыла	<i>древнерусский язык</i>
быһаарылаах сирэйдэммит этни	<i>определенно-личное предложение</i>
быһаарыта суох сирэйдэммит этни	<i>неопределенно-личные предложения</i>
быстана	<i>пунктир</i>
быстыбат сага	<i>речевой поток</i>
бытааран көстүү халыба	<i>форма замедленности</i>
бытархай ахсаан аат	<i>дробное числительное</i>
быһылаан төлөрүйэр бүтэй дорҕооннор	<i>аффрикаты</i>
быһылыыр бүтэй дорҕооннор	<i>целевые согласные</i>
бэйэмньи сага чаастара	<i>знаменательные части речи</i>

бэйэмньи суолталаныы	<i>лексикализация</i>
бэйэмньи тыл	<i>знаменательное слово</i>
бэйэни солбуйар аат	<i>лично-возвратные местоимения</i>
бэйэни туһаайыы	<i>возвратный залог</i>
бэйэттэн ыйытыы	<i>самовопрошание</i>
бэлэс дорҕооно (h)	<i>фарингальный согласный (h)</i>

гражданской сирини	<i>гражданский шрифт</i>
грамматика көстүгэ	<i>грамматическая категория</i>
грамматическай өлүүскэ	<i>грамматические единицы</i>
грамматическай суолта	<i>грамматическое значение</i>
грамматическай халыып	<i>грамматическая форма</i>

даҕаамыр	<i>пояснительный член предложения</i>
даҕааһын аат	<i>прилагательное</i>

Г

Д

дажааһынга көһүү	<i>адъективация</i>
диэрийэр бүтэй дорѳоон	<i>сонорный согласный (сонанты)</i>
дорѳоон үөрэбэ	<i>фонетика</i>
дорѳоон тосхоло	<i>фонетический принцип</i>
дорѳоонноох сурук	<i>звуковое письмо</i>
дорѳоонноох тыл	<i>звуковой язык</i>
дорѳоонноор наарданыылар	<i>классификация звуков</i>
дэгэт суолта	<i>коннотативное значение</i>
дэпиис	<i>дефис</i>

ДЬ

дыһайар туһайыы	<i>побудительный залог</i>
дынг дьуптуоннар	<i>истинные дифтонги</i>
дьон аата	<i>личные имена</i>
дьон иннигэр санарыы	<i>публичное выступление</i>
дьоһүөл	<i>послелог</i>
дьуптуон	<i>дифтонг</i>

дүүөрэтэ суох дьуптуоннар	<i>сложные дифтонги</i>
дүүһүннүүр туохтуур көрүһүнэрэ	<i>виды образных глаголов</i>
дүүһүннүүр туохтуурдар	<i>образные глаголы</i>
дүүһүннүүр тыллар	<i>образные слова</i>
дьыала-куолу тыла	<i>официально-деловая речь</i>

идэ тыллара	<i>профессионализмы</i>
икки састааптаах этин	<i>двусоставное предложение</i>
икки туочука	<i>двоеточие</i>
икки тыллаах тылдыттар	<i>двухязычные словари</i>
икки тылланыы	<i>двухязычие</i>
иккис сирэй	<i>второе лицо</i>
илигириир бүтэй дорҕоон (р)	<i>дрожжащий согласный (р)</i>
илин аһаҕас дорҕоон	<i>передний гласный</i>
интернациональнай тиэрмин	<i>интернациональный термин</i>

И

интернациональнай тыллар	<i>интернациональные слова</i>
ис сана	<i>внутренняя речь</i>
истиил	<i>стиль</i>
истиил синонимнара	<i>стилистические синонимы</i>
истиилистикэ	<i>стилистика</i>
исторической грамматика	<i>историческая грамматика</i>
исторической наардааһын	<i>историческая классификация</i>
исторической тылдыт	<i>исторические словари</i>
исторической фонетика	<i>историческая фонетика</i>
изйии туюхтуурдара	<i>глаголы чувства</i>
изйиилээх-этигэн тыллар/лексика	<i>эмоционально-экспрессивные слова/лексика</i>

К

киирии тыл	<i>заимствование</i>
книигэ тыла	<i>книжная речь / лексика</i>

киһинэн сирэйдээн этии; тыыннааһымсытыы	<i>олицетворение; персонафикация</i>
киэн аһаҕас дорҕоон	<i>широкий гласный</i>
киэн ситимнээх кэпсиирэлээх тыллар	<i>полисинтетические языки</i>
киэп	<i>наклонение</i>
көмө ааттар	<i>служебные имена</i>
көмө саҥа чаастара	<i>служебные части речи</i>
көмө туохтуурдар	<i>вспомогательные / служебные глаголы</i>
көмө тыллар	<i>служебные слова</i>
көнө суолта	<i>прямое значение</i>
көнө толоруу	<i>прямое дополнение</i>
көнүл тылбаас	<i>свободный перевод</i>
көрүн	<i>вид</i>
көспөт туохтуурдар	<i>непереходные глаголы</i>
көстүк	<i>категория</i>
көһөр туохтуурдар	<i>переходные глаголы</i>
көһөрөн хоһуйуу; троп	<i>троп</i>
көхтөөх урган	<i>активный орган</i>

куолас	<i>голос</i>
күлүү-элэк тыла	<i>насмешливое слово / выражение</i>
күлэн-оонньоон этии	<i>шутливое слово / выражение</i>
күүхүрдэр бэлиэ	<i>твердый знак</i>
күүхүрдэр интэнээссийэ	<i>интонация восклицания</i>
күүхүрдэр кэринг	<i>превосходная степень</i>
күүхүрдэр халыып	<i>усилительная форма</i>
күүхүрдэр эбиискэ	<i>усилительная частица</i>
күүхүрдүү бэлиэтэ	<i>восклицательный знак</i>
кыараҕас аһаҕас дорҕоон	<i>узкий гласный</i>
кыарыыр дьуптуон	<i>сужающийся дифтонг</i>
кыбытык аһаҕас дорҕоон	<i>вставные гласные</i>
кыбытык сыһыан холбоһук	<i>вводно-модальное словосочетание</i>
кыбытык тыл	<i>вводные слова</i>
кыбытык этии	<i>вводное предложение</i>
кылгас аһаҕас дорҕоон	<i>короткий гласный</i>
кылгас тохтобул	<i>пауза</i>

кылгатыылаах холбуу тыл	<i>сложносокращенное слово</i>
кылгыыр көрүн	<i>кратковременный вид</i>
кыра буукуба	<i>строчная буква</i>
кыһыл строка; абзац	<i>красная строка; абзац</i>
кэлин аһаҕас дорҕоон	<i>гласный заднего ряда</i>
кэлин кэлэр кэм	<i>отдаленное будущее время</i>
кэлин суруктаммыт тыл	<i>младописьменный язык</i>
кэлэр кэм	<i>будущее время</i>
кэм	<i>время</i>
кэм салаа этии	<i>придаточное времени</i>
кэм сиһилиитэ	<i>обстоятельство времени</i>
кэм ситим тыллара	<i>временные союзы</i>
кэм сыһыата	<i>наречие времени</i>
кэнсэлээрийэ тыла-өһө	<i>канцеляризм</i>
кэптиэкис	<i>контекст</i>
кэниир дьуптуон	<i>расширяющийся дифтонг</i>
кэпсиир киэп	<i>изъявительное наклонение</i>
кэпсиирэ	<i>сказуемое</i>

кэпсиирэ салаа этии	<i>придаточное сказуемое</i>
кэпсиирэ сыһыарыыта	<i>аффикс сказуемости</i>
кэпсиирэ этии	<i>предложение-сказуемое</i>
кэпсэтии истиилэ	<i>разговорный стиль</i>
кэпсэтии, сангарыы сизэрэ	<i>речевой этикет</i>
кэпсэтии тыла	<i>разговорная речь / лексика</i>
кэрискэ ахсаан аат	<i>порядковые числительные</i>
кээмэй-кэрин салаа этии	<i>придаточное меры и степени</i>
кээмэй сиһилиитэ	<i>обстоятельство меры</i>
кээмэй эбиискэлэрэ	<i>частицы меры</i>

Л

литературнай тыл

литературный язык

миэстэ салаа этии	<i>придаточное места</i>
миэстэ сиһилинтэ	<i>обстоятельство места</i>
миэстэ сыһыата	<i>наречие места</i>
монгуол тыллара	<i>монгольские языки</i>
морфологической бириинсип	<i>морфологический принцип</i>
морфологической ситим	<i>морфологический связь</i>
муннунан санарыы	<i>назализация</i>
мурун бүтэй дорѳооно	<i>носовой согласный</i>
мэлдѳэх тыллар	<i>отрицательные слова</i>
мэлдѳэх эбиискэлэр	<i>отрицательные частицы</i>

намтыыр дьуптуон	<i>нисходящие дифтонги</i>
намтыыр интэнээссийэ	<i>нисходящая интонация</i>
научнай грамматика	<i>научная грамматика</i>
научнай истиил	<i>научный стиль</i>
нейтральной истиил	<i>нейтральный стиль</i>

нейтральной лексика	<i>нейтральная лексика</i>
норуот бүтгүүн тыла	<i>общенародный язык</i>
нуорма	<i>норма</i>
нуормалыыр грамматика	<i>нормативная грамматика</i>
нуучча тыла	<i>русский язык</i>

НЬ

ньиргиэрдэнии	<i>озвончение</i>
ньиргиэрдээх бүтэй дорѳоон	<i>звонкий согласный</i>
ньиргизэрэ суох бүтэй дорѳоон	<i>глухой согласный</i>

О

оѳо сангата	<i>детская речь</i>
оѳо тыла	<i>детский язык</i>
ойоѳос кизп	<i>косвенное склонение</i>
ойоѳос сана	<i>косвенная речь</i>
ойоѳос толоруу	<i>косвенное дополнение</i>

ойоѳос тунаайыы	<i>косвенный залог</i>
ойоѳос түһүктэр	<i>косвенные падежи</i>
ойуулуур-дьүһүннүүр тыллар	<i>изобразительные слова</i>
олох	<i>основа</i>
омоним тылдыта	<i>словарь омонимов</i>
омук аатын үөрэбэ	<i>этнонимика</i>
омук тылларын тылдыта	<i>словарь иностранных слов</i>
омурт бүтэй дорѳооно	<i>боковой согласный</i>
оноһуу тыл	<i>искусственный язык</i>
оокойдооһун	<i>оканье</i>
ортоку бүтэй дорѳооннор	<i>срединные согласные</i>
оскуола грамматиката	<i>школьная грамматика</i>
ох тыллар	<i>афоризмы; крылатые слова</i>
охсуу	<i>ударение</i>
охсуута суох аһаѳас дорѳооннор	<i>безударные гласные</i>

Ө

өбүгэ тыла	<i>пpязык</i>
өйтөн суруйуу	<i>сочинение</i>
өлүктүйбүт миэстэ түһүгэ	<i>омертвельый местный падеж</i>
өлүктүйбүт төрүт олох	<i>омертвельый корень</i>
өлүктүйбүт туттуу түһүк	<i>омертвельый инструментальный падеж</i>
өлүктүйбүт үөскэтэр түһүк	<i>омертвельый родительный падеж</i>
өлүктүйбүт халыып	<i>омертвеляя форма</i>
өрө дьүөрэлэһии	<i>прогрессивная ассимиляция</i>
өс номоҕо	<i>поговорка</i>
өс хоһооно	<i>пословица</i>

П

поэтической тыл	<i>поэтический язык</i>
практической истиилистикэ	<i>практическая стилистика</i>
публичной истиил	<i>публичный стиль</i>

сабыылаах сүһүөх	<i>закрытый слог</i>
саҕалыыр көрүн	<i>начинательный вид</i>
салаа тыл	<i>просторечие</i>
салаа тыллар	<i>просторечная лексика</i>
салаа этии	<i>придаточное предложение</i>
салайыы ситимэ	<i>управление</i>
санааны этии	<i>высказывание</i>
сана	<i>речь</i>
сана аллайыы	<i>междометия</i>
сана аллайыы сыһыан холбоһук	<i>междометное модальное сочетание</i>
сана дорҕоонноро	<i>звуки речи</i>
сана тыллар; неологизмнар	<i>неологизмы</i>
сана урганнара	<i>органы речи</i>
сана чааһын көһүүтэ	<i>переход частей речи</i>
сана чаастара	<i>части речи</i>
санарар сана	<i>устная речь</i>
санарыы истиилэ	<i>стиль речи</i>
санарыы культуурата	<i>культура речи</i>

санары тэтимэ	<i>темп речи</i>
санары; этэн таһаары	<i>произношение</i>
сиилээн этии	<i>слово / выражение осуждения</i>
силлиспит олох	<i>слияние основ</i>
синоним тылдыта	<i>словарь синонимов</i>
синтаксической калька	<i>синтаксическая калька</i>
синтаксической сэргэстэһии	<i>синтаксический параллелизм</i>
сир-дойду аатын үөрэбэ; топонимика	<i>топонимика</i>
сирэй	<i>лицо</i>
сирэй сана	<i>прямая речь</i>
сирэй солбуйар ааттар	<i>личные местоимения</i>
сирэйдэммэтэх туохтуурдар	<i>безличные глаголы</i>
сирэйдэммэтэх этии	<i>безличное предложение</i>
сирэн этии	<i>слово / выражение недовольства</i>
сирһилии	<i>обстоятельство</i>

сиһилии салаа этии	<i>придаточное обстоятельственное</i>
сиһилии сыһыаттар	<i>обстоятельные наречия</i>
сиһилиир грамматика	<i>описательная грамматика</i>
сиһилиир фонетика	<i>описательная фонетика</i>
ситим тыл	<i>союз</i>
ситим тыла суох буолуу	<i>бессоюзиe</i>
ситим тыла суох тэннэ холбоммут холбуу этии	<i>бессоюзное сложносочиненное предложение</i>
ситим тыллаах тэннэ холбоммут холбуу этии	<i>союзное сложносочиненное предложение</i>
ситимниир тыллар	<i>союзные слова</i>
солбуйар аат	<i>местоимение</i>
солбуйар аат суолталаах тыллар	<i>местоименные слова</i>
сомоҕо домох	<i>фразеологические единицы</i>
сомоҕо домох тылдыта	<i>фразеологический словарь</i>
сомоҕо домох үөрэбэ	<i>фразеология</i>
сомоҕо тыл кэпсиирэ	<i>сказуемое-идиома</i>
сомоҕо тыл; идиома	<i>идиома</i>

сомоџо холбоџук	<i>фразеологическое единство</i>
сонун тыл	<i>экзотическая лексика</i>
соппутой	<i>запятая</i>
соруйар кизп	<i>повелительное наклонение</i>
соруйар этии	<i>побудительное предложение</i>
сорук салаа этии	<i>придаточное цели</i>
сорук сиилинтэ	<i>обстоятельство цели</i>
сорук ситим тыллара	<i>союзы цели</i>
сорук сыһыата	<i>наречие цели</i>
сөбүлэхэр-утарар ситим тыллар	<i>уступительно-противи- тельные союзы</i>
сөбүлэхэр ситим тыллар	<i>уступительные союзы</i>
сөбүлээбэккэ этии	<i>слово / выражение неодобрения</i>
сөбүлээбэт этии	<i>неодобрительное слово/ выражение</i>
сөџөн-махтайан этии	<i>слово / выражение восхищения</i>
сөп түбэсиги сокуона	<i>закон тождества</i>
сөпсөбүл истиэпэнэ	<i>положительная степень</i>

сөпсөспүт этии биир уустаах чилиэннэрэ	<i>согласованные однородные члены предложения</i>
сөпсөһүү ситимэ	<i>согласование</i>
субуллук хатыланан көстүү халыыба	<i>форма учащенной кратности</i>
субуллук хатыланан уһуннук иһиллэр тыас туохтуурдара	<i>глаголы учащенно-длительного звучания</i>
судургу кэпсиирэ	<i>простое сказуемое</i>
судургу түһүктээһин	<i>простое склонение</i>
судургу эбиискэлэр	<i>простые частицы</i>
судургу этии	<i>простое предложение</i>
суолта кыарааһына	<i>сужение значения</i>
суолта кэнээһинэ	<i>расширение значения</i>
суолта, суолтата	<i>значение</i>
суруйааччы тылын тылдыта	<i>словарь языка писателя</i>
сурук	<i>письмо</i>
сурук бэлиэлэрэ	<i>знаки препинания</i>
сурук бэлиэтэ	<i>пунктуация</i>

сурук тыла	<i>письменная речь</i>
сүөргүлээн этии	<i>предосудительное слово / выражение</i>
сүппүт тыл	<i>мертвый язык</i>
сүрүн сана чаастара	<i>основные части речи</i>
сүһүөх	<i>слог</i>
сүһүөх эбэтэр дорҕоон орун атастаһыыта	<i>метатеза</i>
сыана быһар тыллар	<i>оценочные слова / лексика</i>
сымнаҕас бүтэй дорҕоон	<i>мягкие согласные</i>
сымнатар бэлиэ	<i>мягкий знак</i>
сыстар быһаарыы	<i>примыкающее определение</i>
сыстыы ситимэ	<i>примыкание</i>
сыһыакка көһүү	<i>адвербиализация</i>
сыһыан даҕааһын	<i>относительные прилагательные</i>
сыһыан солбуйар аат	<i>относительные местоимения</i>
сыһыан суолта	<i>модальное значение</i>
сыһыан тыл	<i>модальное слово</i>

сыһыан тыллар суолталара	<i>значение модальных слов</i>
сыһыан холбоһук	<i>модальное словосочетание</i>
сыһыан эбиискэлэр	<i>модальные частицы</i>
сыһыарыы	<i>суффикс; аффикс</i>
сыһыарыы түһүк	<i>дательный падеж</i>
сыһыат	<i>наречие</i>
сыһыат дьөһүөллэр	<i>наречные послелогои</i>
сыһыат ситим тыллар	<i>наречные союзы</i>
сыһыат сыһыан тыл	<i>наречное модальное слово</i>
сыһыат туохтуур	<i>деепричастие</i>
сыһыат туохтуурдаах араарыллыбыт ситим	<i>деепричастный оборот</i>
сыһыат холбоһук	<i>наречное словосочетание</i>
сыыгыныыр бүтэй дорҕооннор	<i>шипящие согласные</i>
сэмэлээн этии	<i>слово / выражение поризания</i>
сэнээн этии	<i>уничжижительное слово / выражение</i>

сэрэйэр киэп	<i>предположительное наклонение</i>
сэрэтэр киэп	<i>возможное наклонение</i>
сэһэн этии	<i>повествовательное предложение</i>
сэһэргээһин	<i>повествование</i>
сэтэрээн этии	<i>злорадное слово / выражение</i>

T

таабырын	<i>загадка</i>
таба санарыы	<i>орфоэпия</i>
таба санарыы тылдыта	<i>орфоэпический словарь</i>
таба суруйуу	<i>орфография</i>
таба суруйуу тылдыта	<i>орфографический словарь</i>
таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин минимума	<i>минимум орфографический и пунктуационный</i>
талларар ыйытыы	<i>альтернативный вопрос</i>
таналай бүтэй дорҕоонноро	<i>нёбные согласные</i>

тарды ситимэ	<i>притяжательная связь</i>
тардылаах быһаары	<i>притяжательное определение</i>
тардылаах даҕааһын аат	<i>притяжательные прилагательные</i>
тардылаах солбуйар аат	<i>притяжательные местоимения</i>
тардылаах түһүктээһин	<i>притяжательное склонение</i>
таһаары түһүк	<i>исходный падеж</i>
тириэ	<i>тире</i>
тиэкис	<i>текст</i>
тиэрмин тылдыта	<i>терминологический словарь</i>
тиэрмин үөрэбэ	<i>терминология</i>
тиэтэтэр көрүн	<i>ускорительный вид</i>
толору дьүөрэлэһии	<i>полная ассимиляция</i>
толору сөпсөһүү	<i>полное согласование</i>
толору этии	<i>полное предложение</i>
толорута суох дьүөрэлэһии	<i>неполная ассимиляция</i>

толорута суох сөпсөһүү	<i>неполное согласование</i>
толорута суох этии	<i>неполное предложение</i>
толоруу	<i>дополнение</i>
толоруу салаа этии	<i>придаточное дополнительное</i>
төлөрүйэр бүтэй дорҕооннор	<i>смычные согласные</i>
төрүөт салаа этии	<i>придаточное причинное</i>
төрүөт сиһилиитэ	<i>обстоятельство причины</i>
төрүөт ситим тыл	<i>причинные союзы</i>
төрүөт сыһыата	<i>наречия мотива / причины</i>
төрүт дьөһүөллэр	<i>собственно послелоги</i>
төрүт олох	<i>непроизводная основа</i>
төрүт ситим тыллар	<i>собственные союзы</i>
төрүт түһүк	<i>именительный / основной падеж</i>
төрүт туһаайыы	<i>основной залог</i>
төрүт эбиискэлэр	<i>собственно частицы</i>
төһө ахсаан аат	<i>количественные числительные</i>
төттөрү дьүөрэлэһии	<i>регрессивная ассимиляция</i>

төгтөрү тылдыттар	<i>обратные словари</i>
төхтүрүтэлиир көрүн	<i>многократный вид</i>
туон	<i>тон</i>
туохтуу түһүк	<i>винительный падеж</i>
туохтуур	<i>глагол</i>
туохтуур буолар халыыба	<i>положительная форма глагола</i>
туохтуур буолбат халыыба	<i>отрицательная форма глагола</i>
туохтуур дьөһүөл	<i>отглагольный послелог</i>
туохтуур киэптэрэ	<i>наклонения глагола</i>
туохтуур көрүннэрэ	<i>виды глагола</i>
туохтуур кылаастара	<i>классы глагола</i>
туохтуур кэпсиирэ	<i>глагольное сказуемое</i>
туохтуур сирэйдэниитэ	<i>спряжение</i>
туохтуур ситим тыллар	<i>отглагольные союзы</i>
туохтуур сыһыан тыл	<i>отглагольное модальное слово</i>
туохтуур туһаайылара	<i>залогии глагола</i>
туохтуур үлүбүөй халыыба	<i>неопределенная форма глагола</i>

туохтуур эбиискэ	<i>отглагольные частицы</i>
туочука	<i>точка</i>
туочукалаах соппутоуй	<i>точка с запятой</i>
түөлбэ тыла	<i>диалект; говор</i>
турук туохтуурдара	<i>глаголы состояния</i>
туруору тылбаас; калька	<i>калька</i>
тус көмө туохтуурдар	<i>собственно-служебные слова</i>
туһаайыы	<i>залог</i>
туһаан	<i>подлежащее</i>
туһаан салаа этии	<i>придаточное подлежащее</i>
туһулуу	<i>обращение</i>
тудаах этии	<i>главное предложение</i>
туттулук көмө туохтуур	<i>функционально-служебный глагол</i>
туттуу түһүк	<i>творительный падеж</i>
түгэннээх ааспыт кэм	<i>прошедшее эпизодическое время</i>
түмүгэ суох көрүн	<i>несовершенный вид</i>
түмүк салаа этии	<i>придаточное следствия</i>

түмүктүүр көрүн	<i>законченный вид</i>
түмүктүүр тыл	<i>закрывающее слово</i>
түмүктүүр этии	<i>обобщающее предложение</i>
түмүктээх ааспыт кэм	<i>прошедшее результативное время</i>
түмүктээх көрүн	<i>совершенный вид</i>
түмэр тыл	<i>обобщающее слово</i>
түмэр-буолбат солбуйар аат	<i>обобщающе-отрицательные местоимения</i>
түмэр-сирэйдэммит этии	<i>обобщенно-личное предложение</i>
түмэр-хомуур эбинскэлэр	<i>обобщающе-собира- тельные частицы</i>
түөлбэ тыл аатылаһа	<i>диалектологический атлас</i>
түөлбэ тыл тылдыта	<i>диалектологический словарь</i>
түөлбэ тыл үөрэбэ	<i>диалектология</i>
түһүк	<i>падеж</i>
түһүктэммэт аат тыллар	<i>несклоняемые существительные</i>
түһүктэнэр сана чаастара	<i>склоняемые части речи</i>

түһүктээһин	<i>склонение</i>
түүр тыллара	<i>тюркские языки</i>
тыастаах бүтэй дорҕоон- нор	<i>шумные согласные</i>
тыаһы үтүктэр туохтуур- дар	<i>звукоподражательные глаголы</i>
тыаһы үтүктэр тыл	<i>звукоподражательное слово</i>
ТЫЛ	<i>слово</i>
ТЫЛ; Омук тыла	<i>язык</i>
ТЫЛ анала	<i>функция языка</i>
ТЫЛ баайа	<i>словарный состав</i>
ТЫЛ баайа; лексика	<i>лексика</i>
ТЫЛ баайын пуондата	<i>словарный фонд</i>
ТЫЛ барыйааннара	<i>варианты слова</i>
ТЫЛ бөлөҕө	<i>гнездо слов</i>
ТЫЛ бэрээдэгэ	<i>порядок слов</i>
ТЫЛ иннинээҕи бүтэй дорҕоон	<i>переднеязычные согласные</i>
ТЫЛ көспүт суолтата	<i>переносное значение слов</i>

ТЫЛ КӨНӨРӨ-КӨСПӨТӨ	<i>переходность-непереходность</i>
ТЫЛ КЫБЫТЫ	<i>реплика</i>
ТЫЛ КЭННИНЭЭБИ БҮТЭЙ ДОРҮООН	<i>заднеязычные согласные</i>
ТЫЛ ЛЕКСИЧЕСКЭЙ СИТИМЭ	<i>лексическая связь</i>
ТЫЛ ЛЕКСИЧЕСКЭЙ СУОЛТАГА	<i>лексическое значение слова</i>
ТЫЛ ОЛОҮО	<i>корень</i>
ТЫЛ ОЛОҮО	<i>основа слова</i>
ТЫЛ ООННЬУУТА	<i>игра слов</i>
ТЫЛ ОРТОТУНААБЫ БҮТЭЙ ДОРҮООН	<i>среднеязычные согласные</i>
ТЫЛ ӨЛҮҮСКЭЛЭРЭ	<i>единицы языка</i>
ТЫЛ САППААНА	<i>запас слов</i>
ТЫЛ СИТИМЭ	<i>словосочетание</i>
ТЫЛ СУОЛТАЛААХ ӨЛҮҮСКЭТЭ; МОРФЕМА	<i>морфема</i>
ТЫЛ ТӨРҮТ ОЛОҮО	<i>корневая основа слова</i>
ТЫЛ ТУТТУЛЛУМТУОТУН ТЫЛДЬЫТА	<i>частотный словарь</i>
ТЫЛ УЛАРЫЙЫТА	<i>словоизменение</i>

ТЫЛ УРУУЛУУТА	<i>языковое родство</i>
ТЫЛ ҮГЭНЭ	<i>узус</i>
ТЫЛ ҮЙЭЛЭХ ҮГЭНЭ	<i>традиционный узус</i>
ТЫЛ ҮӨРЭБЭ	<i>языкознание</i>
ТЫЛ ҮӨРЭБЭ; ЛИНГВИСТИКА	<i>лингвистика</i>
ТЫЛ ҮӨРЭБЭР НАУЧНАЙ ОСКУОЛА	<i>лингвистическая школа</i>
ТЫЛ ҮӨСКЭЭНИНЭ	<i>словообразование</i>
ТЫЛ ҮӨСКЭЭНИНИНЭН БӨЛӨФӨ	<i>словообразовательное гнездо</i>
ТЫЛ ҮӨСКЭЭБИТ ОЛОҢО	<i>производная основа слова</i>
ТЫЛ ХАЛЫЫБА	<i>форма слова</i>
ТЫЛ ЭТИГЭНЭ	<i>экспрессивность</i>
ТЫЛДЫТ	<i>словарь</i>
ТЫЛДЫТ ТЫЛЫН ИСПИИНЭГЭ	<i>словник словаря</i>
ТЫЛДЫТЫ ОНОРУУ ТҮӨРҮ-ЙЭТЭ УОННА НЬЫМАТА; ЛЕКСИКОГРАФИЯ	<i>лексикография</i>
ТЫЛЛАР АЛТЫНЫЛАРА	<i>контакты языковые</i>
ТЫЛЛАР НААРДАНЫЛАРА	<i>классификация языков</i>

тыллар ситимнэрэ	<i>связь слов</i>
тыллар халбаннаабат ситимнэрэ (ТХС)	<i>устойчивые словесные конструкции (УСК)</i>
тылчаан дорѳоонноро	<i>увулярные согласные</i>
тылы айыы	<i>словотворчество</i>
тылы көһөрүү	<i>перенос слов</i>
тылы туттуу	<i>словоупотребление</i>
тылы уларытар сыһыарылар	<i>словоизменяющие аффиксы</i>
тылы үөскэтии тылдыта	<i>словообразовательные словари</i>
тылы үөскэтэр сыһыарыы	<i>словообразовательный аффикс</i>
тылы үөскэтэр эбинскэ	<i>словообразующая частица</i>
тылы ырытыы	<i>разбор слова</i>
тылынан ырытыы	<i>устный разбор</i>
тылыттан тылыгар тылбаас	<i>дословный перевод</i>
тыыммат барамай	<i>неодушевленность</i>
тыыннаах сага	<i>живая речь</i>

ТЫЫННААХ ТЫЛЛАР	<i>живые языки</i>
ТЫЫННАРА-ТЫЫММАТА	<i>одушевленность-неодушевленность</i>
ТЭГИЛИ СУОЛТАТА	<i>абстрактное значение</i>
ТЭНИЙБИТ ЧИЛИЭН	<i>распространенный член</i>
ТЭНИЙБИТ ЭТИИ	<i>распространенное предложение</i>
ТЭНИЙБЭТЭХ ЭТИИ	<i>нераспространенное предложение</i>
ТЭННЭ ХОЛБОММУТ ХОЛБУУ ЭТИИ	<i>сложносочиненное предложение</i>
ТЭННЭ ХОЛБУУР СИТИМ ТЫЛ	<i>сочинительный союз</i>
ТЭННИИ ТҮНҮК	<i>сравнительный падеж</i>
ТЭННИИР ГРАММАТИКА	<i>сравнительная грамматика</i>
ТЭННИИР ИСТОРИЧЕСКАЙ ГРАММАТИКА	<i>сравнительно-историческая грамматика</i>
ТЭННИИР ИСТОРИЧЕСКАЙ НЬЫМА	<i>сравнительно-исторический метод</i>
ТЭННИИР КЭРИН	<i>сравнительная степень</i>
ТЭННИИР САЛАА ЭТИИ	<i>придаточное сравнительное</i>

тэнниир ситим тыл	<i>сравнительные союзы</i>
тэнник хатыланар тыас туохтуурдара	<i>глаголы равномерно-кратного звучания</i>
тэннээһин	<i>сравнение</i>
уларыйбат саҥа чаастара	<i>неизменяемые части речи</i>
уларыйбат тыллар	<i>неизменяемые слова</i>
уларыйбат тыллар кылаастара	<i>класс неизменяемых слов</i>
улахан буукуба	<i>прописная буква</i>
уопсай ааттар	<i>нарицательные имена</i>
уопсай чилиэн	<i>общий член</i>
уос аһаҕас дорҕооно	<i>губной гласный</i>
уос бүтэй дорҕооно	<i>губной согласный</i>
урут ааспыт кэм	<i>давнопрошедшее время</i>
урут кэлэр кэм	<i>преждебудущее время</i>
уруулуу тыллар	<i>родственные слова</i>
уруулуу тыллар бөлөхтөрө	<i>семья языков</i>

У

ускуопка	<i>скобки</i>
уһун аһаҕас дорҕоон	<i>долгий гласный</i>
уһун аһаҕас дорҕоон кылгыыра	<i>сокращение долгого гласного</i>
уһуур көрүҥ	<i>длительный вид</i>
уһуур тыас туохтуурдара	<i>глаголы длительного звучания</i>
утарар салаа этии	<i>придаточное противительное</i>
утарар ситим тыл	<i>противительный союз</i>
уустук изафет	<i>сложный изафет</i>
уустук тутуллаах тыл	<i>сложносоставные слова</i>
уустук тутуллаах холбуу этии	<i>сложносоставное предложение</i>
уус-уран тыл	<i>художественная речь</i>
үгэргээн этии	<i>ироничное слово / выражение</i>
үгэс киэп	<i>узусное наклонение</i>



үллэник ахсаан аат	<i>разделительные числительные</i>
үлүбүөй халыып; инфинитив	<i>инфинитив</i>
үөрэх кинигэтэ	<i>учебник</i>
үөскэмэй сыһыарыы	<i>продуктивный аффикс</i>
үөскэмэйэ	<i>продуктивность</i>
үөскэтэр түһүк	<i>родительный падеж</i>
үөскээбит олох	<i>производная основа</i>
үөскээбит төрүттэринэн наардааһын	<i>генеалогическая классификация</i>
үөхсэн этии	<i>бранное слово / выражение</i>
үрдүүр интэнээссийэ	<i>восходящая интонация</i>
үрдүк истиил	<i>высокий стиль</i>
үһүс сирэй	<i>третье лицо</i>

Ф

**функциональной
грамматика**

*функциональная
грамматика*

Х

**хаачыстыба даҕааһын
аатгара**

*качественные
прилагательные*

хаачыстыба сиилиитэ

обстоятельство качества

хаачыстыба сыһыата

наречия качества

хабычыка

кавычка

**хайаан / урут сыһыат
туохтуур**

*деепричастие предшест-
вующего действия*

**хайаары / кэлин сыһыат
туохтуур**

*деепричастие будущего
действия*

хайааһын

действие

хайааһын аата

имя действия

хайааһын барамайа

объект действия

хайааһын туохтуурдара

глаголы действия

**хайаат / тута сыһыат
туохтуур**

*деепричастие
последующего действия*

хайааччы аата

имя деятеля

хайыы / тэннэ сыһыат туохтуур	<i>деепричастие одновременного действия</i>
халыыбы үөскэтин	<i>формообразование</i>
халыып	<i>форма</i>
хамсааһын туохтуурдара	<i>глаголы движения</i>
хамсааһын халыыба	<i>форма подвижности</i>
ханыы бүтэй дорҕооннор	<i>парные согласные</i>
ханыыласпыт тыллар	<i>парные слова</i>
хардары ыйыгыты	<i>встречный вопрос</i>
хардарыта дьүөрэлэһии	<i>ассимиляция взаимная</i>
харыс тыл	<i>эвфемизм; табу</i>
хатыланар тыас туохтуурдара	<i>глаголы повторного звучания</i>
хатылыыр-күүһүрдэр халыып	<i>форма повторного усиления</i>
холбуу ахсаан аат	<i>составные числительные</i>
холбуу кэпсиирэ	<i>сложное сказуемое</i>
холбуу ситим тыл	<i>составной союз</i>
холбуу туһаайыы	<i>совместно-взаимный залог</i>
холбуу түһүк	<i>совместный падеж</i>

холбуу тыл	<i>сложное слово</i>
холбуу эбинскэ	<i>составные частицы</i>
холбуу этии	<i>сложное предложение</i>
холбуур ситим тыл	<i>соединительный союз</i>
хомуур ахсаан аат	<i>собирательные числительные</i>
хомуур солбуйар аат	<i>собирательные местоимения</i>
хомуур суолта	<i>собирательное значение</i>
хонсуо	<i>гнусавый</i>
хоруйу эрэйбэт ыйытыы	<i>риторический вопрос</i>
хос баһылатыы	<i>соподчинение</i>
хос тыл; тылчаан	<i>язычок</i>
хос-хос этии; тавтология	<i>тавтология</i>
хоһуласпыт тыллар	<i>удвоенные слова</i>

чопчу аат	<i>конкретное имя</i>
чопчу суолтата	<i>конкретное значение</i>
чопчулуур ситим тыллар	<i>пояснительные союзы</i>
чопчута суох ахсаан аат	<i>неопределенно-количественное числительное</i>
чорботор эбинскэлэр	<i>выделительные частицы</i>

Ч

ыйар солбуйар аат	<i>указательное местоимение</i>
ыйытар интэнээссийэ	<i>вопросительная интонация</i>
ыйытар солбуйар аат	<i>вопросительное местоимение</i>
ыйытыы этии	<i>вопросительное предложение</i>
ылбаҕай тыллар	<i>активный словарь / лексика</i>
ылбаҕайа суох тыллар	<i>пассивный словарь / лексика</i>
ымманыйан этии	<i>ласкательное слово / выражение</i>

Ы

Э

эбиискэ	<i>частица</i>
элбэх ахсаан	<i>множественное число</i>
элбэх омуk тыллаах тылдыт	<i>многоязычный словарь</i>
элбэх састааптаах быһаарыылар	<i>неодносоставные определения</i>
элбэх суолталаах тыл	<i>многозначное слово</i>
элбэх суолталаныы	<i>многозначность</i>
элбэх суолталаныы	<i>полисемия</i>
элбэх туочука	<i>многоточие</i>
элбэх тылланыы	<i>многоязычие</i>
энциклопедической тылдыт	<i>энциклопедический словарь</i>
эргэрбит тыллар	<i>архаизмы</i>
этии	<i>предложение</i>
этии биир уустаах чилиэннэрэ	<i>однородные члены предложения</i>
этии ойбоѳос чилиэннэрэ	<i>второстепенные члены предложения</i>
этии туттаах чилиэннэрэ	<i>главные члены предложения</i>

ЭТИИ ТЫЛЛАР

слова-предложения

ЭТИИ ЧИЛИЭННЭРЭ

члены предложения

**ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЫЛДЫТ**

этимологический словарь

Список использованной литературы Туһаныллыбыт литература испиниһэ

1. Афанасьев П.С. Современный якутский язык. Лексикология. – Я., 1996. – 190 с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1966. – 608 с.
3. Грамматика современного якутского литературного языка. I том. Фонетика и морфология. – Москва, 1982. 496 с.
4. Грамматика современного якутского литературного языка. II том. Синтаксис. – Новосибирск: Наука, 1995. – 336 с.
5. Дьячковский Н.Д. Современный якутский язык. Фонетика. – Я., 2000. – 170 с.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 22-е изд. – М.: Русский язык, 1990. – 921 с.
7. Ойунский П.А. Русско-якутский термино-орфографический словарь / Сост. при уч. С.П.Харитоновна и Г.С.Тарского. – М., 1935.
8. Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л.: Наука, 1977. – 189 с.
9. Петрова Т.И. Краткий русско-якутский словарь. Нууччалыы-сахалыы кылгас тылдыт. – Дьокуускай: Бичик, 2008. – 368 с.
10. Русско-якутский словарь / Под ред. П.С.Афанасьева и Л.Н.Харитоновна. – М.: Сов. Энциклопедия, 1968. – 717 с.
11. Саха тылын быһаарыылаах кылгас тылдыта / Под ред. П.С. Афанасьева. – Дьокуускай: Бичик, 1994. - 260 с.
12. Сахалыы таба суруйуу тылдыта. – Дьокуускай: Саха-полиграфиздат, 2002. – 543 с.

13. Сахалы тыэрмини оноруу. - Дьокуускай, 1995. – С. 120.

14. Черосов М.А. Саха тылын үөрэбин терминнэрэ. Лингвистическая терминология якутского языка. (Учууталга көмө ыйынньык). – Якутскай: Кинигэ издательствота, 1977. – 64 с.

15. Якутско-русский словарь / Под ред. П.А.Слепцова. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – 790 с.

СОДЕРЖАНИЕ / ИҢИНЭЭҢИТЭ

Предисловие	3
Аан тыл	5
Русский алфавит. Саха алпаабыта	8
Лингвистика	9
Тыл үөрэбэ	58
Список использованной литературы	106

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИКА

* * *

ТИЭРМИН ТЫЛДЫТА ТЫЛ ҮӨРЭБЭ

*Утверждено к печати Ученым Советом
Института гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера Со РАН*

Подписано к печати 01.07.2013. Формат 70x108^{1/32}.
Усл. п.л. 7,375. Тираж 350 экз.
Гарнитура Time/ Заказ №73.